

Osnove računarstva II

Rješavanje problema u simboličkom obliku; Alati za simbolička izračunavanja; wxMaxima

Rješavanje problema u simboličkom obliku

- MATLAB je softverski paket za složena numerička izračunavanja i daje numerički rezultat. Osnovni objekat je matrica, koja može biti cjelobrojna, realna ili matrica kompleksnih brojeva.
- wxMaxima (Maple) je korisnički program namijenjen za napredne matematičke proračune, koji uključuju algebru, diskretnu matematiku, numerička i **simbolička** izračunavanja, grafički prikaz rezultata itd.
- Sasvim su uobičajeni izraz i odgovori:

$$ax + b = 5$$

$$x = \frac{5 - b}{a}$$

wxMaxima

- Web strane sa instalacijom i dodatnim materijalom:
<http://maxima.sourceforge.net>,
<http://andrejv.github.io/wxmaxima>
- wxMaxima je interpreter. Naredbe izvršava jednu za drugom i sadrži veliki broj ugrađenih funkcija i operacija, grupisanih po odgovarajućim oblastima.
- Komandni prompt --> se pojavljuje kada počnemo sa kucanjem.
- Izvršavanje naredbi se vrši njihovim ukucavanjem u komandnoj liniji i pritiskom na taster Shift+Enter.
- Ovo se može izmijeniti čekiranjem opcije *Enter evaluates cells* u meniju *Edit/Configure*

wxMaxima – sintaksa osnovno

- Case sensitive - razlikuje mala i velika slova.
- Naredbe se završavaju tačka-zarezom (:).
- Naredbe se mogu završavati i dolarom (\$), sa tom razlikom da se u ovom slučaju rezultat ne ispisuje, iako se naredba izvrši.
- Nakon izvršavanja, ulazna i izlazna polja se obilježavaju sa (**%inn**) i (**%onn**) gdje je *nn* redni broj ulaznog, odnosno izlaznog podatka.
- Promjenljive nije potrebno deklarisati.
- Operator dodjele : kreira promjenljivu, koja se nalazi na lijevoj strani tog operatara, i toj promjenljivoj dodjeljuje vrijednost koja se nalazi sa desne strane operatora.

```
[%i1] d:2;
[%o1] 2
```

Sintaksa osnovno

- Osnovne aritmetičke operacije $+$ $-$ $*$ * . Kvadratni korijen - $\text{sqrt}(x)$. Ugrađene konstante: $\%pi$, $\%i$, $\%eps$, inf
- Mogu se definisati korisničke funkcije pomoću $:=$

```
(%i4) f(x) := 2*x^2+3;  
(%o4) f(x) := 2 x2 + 3
```

```
(%i5) f(2);  
(%o5) 11
```

- Numerička vrijednost se dobija korišćenjem funkcije **float()**:

```
% (%i10) float(sqrt(15));float(2^1500);  
(%o10) 3.872983346207417  
Maxima encountered a Lisp error:  
  Too large to be represented as a DOUBLE-FLOAT:  
   35074662110434038747627587960280857993524015880330828824075798024790963850563322203657  
Automatically continuing.  
To enable the Lisp debugger set *debugger-hook* to nil.  


---

% (%i18) bfloat(2^1500);  
(%o18) 3.507466211043404b451
```

Manipulacija izrazima

- ! izračunava faktorijel

15!

1307674368000

- **factor()** - vrši faktorizovanje argumenta (polinom/cijeli broj))

factor(%);

$2^{11}3^65^37^211$

- % kao argument uzima rezultat posljednjeg izračunatog izraza.
- Argument f-je **factor()** može biti racionalan broj. U tom slučaju funkcija vrši faktorizovanje i imenioca i brojioca, uz eventualno skraćivanje istih prostih činioca

factor(220/320);

$11/2^4$

Manipulacija izrazima

- Argument može biti i polinom

factor($x^4+3*x^3-6*x^2-8*x$);

$$(x-2)x(x+1)(x+4)$$

- Funkcija **expand(izraz)** razvija izraz koji joj se prosleđuje kao argument u obliku sume proizvoda:

p: expand($(x+1)*(x+2)^3$);

$$x^4+7x^3+18x^2+20x+8$$

- Izdvajanje koeficijenta polinoma **coeff(polinom,x³)**

coeff(p,x²)

18

- Uvođenje smjene:

subst(x=t+2,(x^2+1)/($x-1$));

$$((t+2)^2+1)/(t+1)$$

Maxima - uprošćavanje izraza

- Trigonometrijski izrazi:

`trigexpand(trig_izraz)`

`trigsimp(trig_izraz)`

`trigexpand(cos(x+y)+cos(x-y));`

$2\cos(x)\cos(y)$

`trigsimp(tan(x)+cos(x));`

$$\frac{\sin(x) + \cos(x)^2}{\cos(x)}$$

- Izdvajanje imenioca racionalnog izraza `denom(izraz)`
- Izdvajanje brojioca racionalnog izraza `num(izraz)`

Rješavanje jednačina

- Jednačine sa jednom nepoznatom

`solve(x^3-2*x+1=0,x);`

`solve(x^2+2*x-3*a=0,x);`

`solve(p*x+q,x);`

- Sistemi jednačina:

`solve([x+y=2, a*x-1=y],[x,y]);`

`solve([x+y=3, x^2-y=3],[x,y]);`

Izračunavanje graničnih vrijednosti i suma

- Funkcija limit, $\text{limit}(f,x,a)$,

$$f(x) := x/(1+x^2);$$

$$\text{limit}(f(x),x,\infty);$$

$$\text{limit}((\sin(x)-x)^5/x^{15},x,0);$$

- $\text{sum}(\text{izraz}, \text{argument})$, koja izračunava vrijednost sume čiji je opšti član definisan izrazom izraz, dok je argument promjenljiva po kojoj se vrši sumiranje.

$$\text{sum}((1+n)/(1+n^2), n, 1, 10);$$

$$2745615458/846523925$$

$$\text{float}(\%)$$

$$3.243399716080086$$

Sume i proizvodi, diferencijali

$$\sum_{k=0}^{10} 2^k \longrightarrow \text{sum}(2^k, k, 0, 10);$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \longrightarrow \text{sum}(1/n^2, n, 1, \text{inf});$$

$\text{sum}(1/n^2, n, 1, \text{inf})$, simpsum;

- product(izraz, argument),

$$\prod_{i=1}^5 \frac{i^2}{i^2+1} \longrightarrow \text{product}(i^2/(i^2+1), i, 1, 5);$$

- diff(funkcija, x1, x2, ..., xn),

$\text{diff}(\sin(x), x);$

$\text{diff}(\sin(x), x, 2);$

Integral

- `integrate(funkcija,argument)` traži integral funkcije funkcija po argumentu argument.

$$\int x - \sin x \, dx \longrightarrow \text{integrate}(x-\sin(x),x);$$

$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx \longrightarrow \text{integrate}(\sin(x),x,0,\%pi);$$


$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} \, dx \longrightarrow \text{integrate}(\exp(-x^2),x,0,inf);$$

Crtanje grafika funkcije

- `plot2d(f(x),[x,-10,10], [xlabel,"x"],[ylabel,"f(x)"])`
- `wxplot2d(f(x),[x,-10,10], [xlabel,"x"],[ylabel,"f(x)"])`

- **Primjer:** Definisati funkciju, $f(x) = xe^{-x^2}$ nacrtati njen grafik u intervalu nezavisno promjenljive $x \in [-5,5]$, odrediti prvi i drugi izvod funkcije, pronaći nule drugog izvoda (prevojne tačke), kao i vrijednost drugog izvoda za $x=1$. Nakon toga odrediti integral funkcije u granicama od 0 do 1.

Rješenje



wxMaxima 15.04.0 [unsaved*]

File Edit Cell Maxima Equations Algebra Calculus Simplify Plot Numeric Help

(%i2) $d1: \text{diff}(f(x), x);$
(%o2) $\frac{d}{dx} e^{-x^2} - 2x^2 e^{-x^2}$

(%i3) $d2: \text{diff}(d1, x);$
(%o3) $4x^3 e^{-x^2} - 6x e^{-x^2}$

(%i4) $\text{subst}(x=1, d2);$
(%o4) $-2 e^{-1}$

(%i5) $\text{solve}(d2=0, x);$
(%o5) $[x = -\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}, x = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}, x = 0]$

(%i6) $\text{float}(%);$
(%o6) $[x = -1.224744871391589, x = 1.224744871391589, x = 0.0]$

(%i7) $\text{solve}(d1=0, x);$
(%o7) $[x = -\frac{1}{\sqrt{2}}, x = \frac{1}{\sqrt{2}}]$

(%i8) $\text{integrate}(f(x), x, 0, 1);$
(%o8) $\frac{1}{2} - \frac{e^{-1}}{2}$

(%i9) $\text{float}(%);$
(%o9) 0.3160602794142788

Welcome to wxMaxima Ready for user input

Rješenje

- $f(x) := x^* \exp(-x^2);$
- $\text{plot2d}(f(x), [x, -5, 5]);$
- $d1 := \text{diff}(f(x), x);$
- $d2 := \text{diff}(d1, x); \text{ ili } d2 := \text{diff}(f(x), x, 2);$
- $\text{subst}(x=1, d2);$
- $\text{solve}(d2=0, x);$
- $\text{solve}(d1=0, x);$
- $\text{integrate}(f(x), x, 0, 1);$
- $\text{float}(%);$